

t36_semi_af1

(TMUi9x5qshWJ7mLdbHDakU7diFCwRGR9yfg)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_semi_af1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & (\neg(\neg r1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \wedge ((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \wedge (r1_semi_af1 \\ & X0 X1 X2 X4))))))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((\neg(X1 \neq X2) \wedge ((X2 \neq X3) \wedge (X3 \neq X1))) \Rightarrow (r1_semi_af1 \\ & X0 X1 X2 X3)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow ((r1_semi_af1 X0 \\ & X1 X3 X2) \wedge ((r1_semi_af1 X0 X2 X1 X3) \wedge ((r1_semi_af1 X0 X2 X3 X1) \wedge \\ & (r1_semi_af1 X0 X3 X1 X2) \wedge (r1_semi_af1 X0 X3 X2 X1)))))))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\
& \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& \quad (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& \quad (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& ((r2_semi_af1 X0 X1 X2 X3 X4) \Leftrightarrow ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \wedge ((r2_analoaf \\
& \quad X0 X1 X2 X3 X4) \wedge (r2_analoaf X0 X1 X3 X2 X4))))))))) \\
& \hspace{15em} (4)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\
& \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& \quad (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& \quad (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& ((r2_semi_af1 X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow ((X1 \neq X2) \wedge ((X1 \neq X3) \wedge ((X3 \neq X2) \wedge ((X1 \neq \\
& \quad X4) \wedge ((X2 \neq X4) \wedge (X3 \neq X4)))))))))))))
\end{aligned}$$